

NINJA®

BN750EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2-U-1 BLENDER SA AUTO-IQ®



HVALA

što ste kupili Ninja® 2-u-1 BLENDER SA AUTO-IQ®

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____

(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 1200W

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO
PROČITATE I SAČUVATE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.**

Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na poledini uređaja pored strujnog kablo.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje korišćenog uređaja, molimo koristite sisteme za povrat i sakupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbjedne reciklaže.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE INSTRUKCIJE

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA DOMAĆU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili oštećenja imovine, osnovne bezbjednosne mjere moraju se uvijek poštovati, uključujući slijedeća numerisana upozorenja i naredne instrukcije. Ne koristite uređaj za druge svrhe osim za koje je namenjen.

- 1 Pročitajte uputstvo prije korišćenja uređaja i njegovih dodataka.
- 2 Pažljivo pratite i slijedite sva upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne konekcije i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
- 3 Odvojite vrijeme i budite pažljivi prilikom otpakivanja i postavljanja uređaja. Ovaj uređaj sadrži oštre, labave oštrice koje mogu izazvati povrede ako se nepravilno koriste.
- 4 Provjerite sve sadržaje kako biste se uvjerali da imate sve delove potrebne za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja.
- 5 Oštrice su oštre. Pažljivo rukujte njima.
- 6 Ovaj proizvod je opremljen sa Total Crushing® oštricama i sklopom oštrica za sječenje. **UVIJEK** budite pažljivi prilikom rukovanja sklopovima oštrica. Sklopovi oštrica su oštri i **NISU** zaključani na svojim mjestima u posudama. Sklopovi oštrica su dizajnirani da budu uklonjivi radi lakšeg čišćenja i zamjene, ako je potrebno. **SAMO** držite sklop oštrica za gornji dio osovine. Nepažljivo rukovanje sklopovima oštrica može izazvati povrede.
- 7 **UVIJEK** budite pažljivi prilikom rukovanja sklopom Pro Extractor oštrica. Oštrice su oštre. **SAMO** držite sklop Pro Extractor oštrica za spoljašnji dio baze sklopa oštrica. Nepažljivo rukovanje sklopsom oštrica može izazvati povrede.
- 8 Isključite uređaj, a zatim ga iskopčajte iz utičnice kada se ne koristi, prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova i prije čišćenja. Da biste ga iskopčali, uhvatite utičnicu za tijelo i povucite iz utičnice. **NIKADA** ne iskopčavajte tako što ćete vući fleksibilni kabl.
- 9 Prije upotrebe, operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt s hranom. Pratite uputstva za pranje koja su obuhvaćena ovim priručnikom.
- 10 Prije svake upotrebe, pregledajte sklopove oštrica na oštećenja. Ako je oštrica savijena ili se sumnja na oštećenje, kontaktirajte SharkNinja za zamenu.
- 11 **NE** koristite ovaj uređaj napolju. Namijenjen je samo za unutrašnju upotrebu.
- 12 **NE** koristite uređaj ako je kabl ili utičnica oštećena, ili nakon što uređaj ne funkcioniše ili je ispao ili na bilo koji način oštećen. Ovaj uređaj nema dijelove koje korisnik može servisirati. Ako je oštećen, kontaktirajte SharkNinja za servisiranje.
- 13 Ovaj uređaj ima važne oznake na oštrici utičnice. Cijeli naponski kabl nije pogodan za zamenu. Ako je oštećen, kontaktirajte SharkNinja za servis.
- 14 Produžni kablovi **NE** bi trebalo da se koriste s ovim uređajem.
- 15 Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, **NE** potapajte uređaj ili dozvolite naponskom kabl da dođe u kontakt sa bilo kojom tečnošću.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE INSTRUKCIJE

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA DOMAĆU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili oštećenja imovine, osnovne bezbjednosne mjere moraju se uvijek poštovati, uključujući sljedeća numerisana upozorenja i naredne instrukcije. Ne koristite uređaj za druge svrhe osim za koje je namenjen.

- 16 NE** dozvolite da kabl vise preko ivica stolova ili radnih površina. Kabl može zapeti i povući uređaj sa radne površine.
- 17 NE** dozvolite da uređaj ili kabl dođu u kontakt sa vrućim površinama, uključujući šporete i druge grijne uređaje.
- 18 UVIJEK** koristite uređaj na suhoj i ravnoj površini.
- 19 NE** dozvolite djeci da koriste ovaj uređaj ili ga koriste kao igračku. Bliska nadgledanja je neophodna kada se bilo koji uređaj koristi u blizini djece. Čuvajte uređaj i njegov kabl van dohvata djece.
- 20** Ovaj uređaj **NIJE** namenjen za korišćenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružena nadgledanja ili uputstvo u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 21 SAMO** koristite dodatke i pribor koji su obezbeđeni sa proizvodom ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korišćenje dodataka, uključujući tegle za konzerviranje, koje nije preporučeno ili prodate od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povredu.
- 22 NIKADA** ne postavljajte sklop oštrica na motorno postolje bez da ga prvo povežete sa odgovarajućom posudom (posuda ili čaša) sa poklopcem na mestu.
- 23** Držite ruke, kosu i odjeću van posude prilikom punjenja i korišćenja.
- 24** Tokom rada i rukovanja uređajem, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
- 25 NE** puniti posude iznad **MAX FILL** ili **MAX LIQUID** linija.
- 26 NE** koristite uređaj sa praznom posudom.
- 27 NE** stavljajte u mikrotalasnu bilo koje posude ili dodatke koje ste dobili sa uređajem.
- 28 NIKADA** ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
- 29 NE** mješajte vruće tečnosti. To može dovesti do nakupljanja pritiska i izlaganja paru koja može predstavljati rizik od opekotina za korisnika.
- 30 NE** obrađujte suhe sastojke sa čašom za jedno serviranje i Pro Extractor oštricama, posudom i Total Crushing® oštricama, ili posudom za obradu i sklopom oštrica za sječenje.
- 31** Da biste smanjili rizik od povreda, nikada ne stavljajte sklop oštrica za sječenje ili disкове na postolje bez da ste prethodno pravilno postavili posudu.
- 32 NE** vršite operacije mljevenja sa čašom za jedno serviranje i Pro Extractor oštricama, posudom i Total Crushing® oštricama.
- 33 NIKADA** ne koristite uređaj bez poklopaca i čepova na mjestu. **NE** pokušavajte da prekinete mehanizam za zaključavanje. Uvjerite se da su posuda i poklopac pravilno postavljeni prije rada.
- 34** Prije rada, obavezno uklonite sve pribor iz posuda. Nepostupanje može izazvati razbijanje posuda i potencijalno dovesti do ličnih povreda i oštećenja imovine.

- 35** Držite ruke i pribor van posuda dok se sječe kako biste smanjili rizik od teških ličnih povreda ili oštećenja miksera/sekatora. Lopatica se može koristiti **SAMO** kada mikser ili procesor ne rade. Kada koristite procesor, uvijek koristite pomoću za hranu da dodate hranu. **NIKADA** ne dodajte hranu rukama.
- 36** Ako pronađete nepromješane sastojke koji se lijepe za strane čaše, isključite uređaj, uklonite sklop oštrica i koristite lopaticu da oslobodite sastojke.
- 37 NE** otvarajte poklopac izliva posude dok je mikser u radu.
- 38** Ako pronađete nepromješane sastojke koji se lijepe za strane posude, isključite uređaj, uklonite poklopac i koristite spatulu da oslobodite sastojke. **NIKADA** ne stavljajte ruke u posudu, jer možete doći u kontakt s jednom od oštrica i doživjeti povredu.
- 39 NE** pokušavajte da uklonite posudu ili poklopac sa motornog postolja dok se sklop oštrica još uvijek vrti. Dozvolite uređaju da se potpuno zaustavi prije nego što uklonite poklopce i posude.
- 40** Ako se uređaj pregrije, aktiviraće se termički prekidač koji će privremeno onemogućiti motor. Da biste resetovali, iskopčajte uređaj i dozvolite mu da se hladi otprilike 15 minuta prije ponovne upotrebe.
- 41 NE** izlažite posude i dodatke ekstremnim promjenama temperature. Mogu se oštetiti.
- 42** Nakon završetka obrade, uvjerite se da je sklop oštrica uklonjen **PRIJE** nego što ispraznite sadržaj posude. Uklonite sklop oštrica tako što ćete pažljivo uhvatiti gornji dio osovine i podići ga iz posude. Ne postupanje može dovesti do povrede.
- 43** Ako koristite izlaz za sipanje posude, držite poklopac na mjestu na posudi ili se uvjerite da je brava poklopca uključena prilikom sipanja kako biste izbjegli rizik od povreda.
- 44** Uklonite sklop Pro Extractor oštrica iz čaše za jedno serviranje nakon završetka mješanja. **NE** skladištite sastojke prije ili poslije mješanja u čaši sa prikačenim sklopom oštrica. Neki sastojci mogu sadržati aktivne supstance ili ispuštati gasove koji će se širiti ako se ostave u zatvorenoj posudi, što može dovesti do prekomjernog pritiska koji može predstavljati rizik od povreda. Za skladištenje sastojaka u čaši, koristite **SAMO** poklopac izliva.
- 45** Maksimalna snaga ovog uređaja zasniva se na konfiguraciji sklopa Pro Extractor oštrica i čaše za jedno serviranje. Druge konfiguracije mogu trošiti manje energije ili struje.
- 46 NE** potapajte motorno postolje ili kontrolnu tablu u vodu ili druge tečnosti. **NE** prskajte motorno postolje ili kontrolnu tablu bilo kojom tečnošću.
- 47 NE** pokušavajte da oštrite oštrice.
- 48** Isključite uređaj i iskopčajte motorno postolje prije čišćenja.

SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE

DIJELOVI

Postoji niz dodataka koji su kompatibilni sa ovom serijom miksera.




NAPOMENA: Gornji poklopac vaše kutije prikazuje odabrane dodatke koji su uključeni u vaš model.

DIJELOVI

- A** Poklopac posude
- B** 2.1L* Posuda za totalno usitnjavanje®
- C** Motorno postolje
(prikazana naponska žica nije prikazana)
- D** Oštrice za totalno usitnjavanje®
- E** Poklopac izliva
- F** Sklop Pro Extractor oštrica
- G** 700ml* Čaša za jedno serviranje

*1.9L maksimalni kapacitet tečnosti.

*650ml maksimalni kapacitet tečnosti.



PRIJE PRVE UPOTREBE

VAŽNO: Pročitajte sve upozorenja na stranicama 36-38 prije nego što nastavite.

DA LI STE ZNALI?

- Možete poneti svoje napitke sa sobom koristeći poklopac izliva.

NAPOMENA: Svi dodaci su bez BPA i pogodni za pranje u mašini za sudove. Preporučuje se da se posude, poklopci i sklopovi oštrica stave na gornju policu mašine za sudove. Uvjerite se da su sklopovi oštrica i poklopci uklonjeni iz posuda prije nego što ih stavite u mašinu za sudove. Postupajte oprezno prilikom rukovanja sklopovima oštrica.

- 1** Uklonite sve materijale za pakovanje sa uređaja. Postupajte oprezno prilikom vađenja sklopova oštrica, jer su oštrice oštre.
- 2** Oštrice za totalno usitnjavanje® nisu zaključane u svojim posudama. Držite oštrice za totalno usitnjavanje® hvatajući gornji dio osovine.
- 3** Držite sklop Pro Extractor oštrica hvatajući oko perimetra baze sklopa oštrica.
- 4** Operite posude, poklopce i sklopove oštrica u toploj, sapunici, koristeći pribor za pranje sudova s drškom kako biste izbjegli direktan kontakt sa oštricama. Postupajte oprezno prilikom rukovanja sklopovima oštrica, jer su oštrice oštre.
- 5** Temeljno isperite i ostavite da se osuše na vazduhu sve djelove.
- 6** Obrišite kontrolnu tablu mekom krpom. Dozvolite da se potpuno osuši prije upotrebe.

KARAKTERISTIKE

 Koristite dugme za napajanje da uključite ili isključite uređaj.

AUTO-IQ®-PROGRAMI

Inteligentni unaprijed podešeni programi kombinuju jedinstvene obrasce mješanja i pauze koji rade za vas. Kada se odabere unaprijed podešen program, on će odmah početi i automatski se zaustaviti kada je mješanje završeno. Da biste prekinuli mješanje prije završetka programa, ponovo pritisnite trenutno aktivno dugme.

AUTO-IQ®-PROGRAMI



MIXUJ (BLEND)

Pripremite napitke koji sadrže sveže ili smrznuto voće, tečnosti i led, ili pomješajte umake, prelive i salse.

MAX MIX (MAX BLEND)

Idealno za čvrste sastojke, uključujući kore, sjemenke i stabljike ili kada želite da dobijete još glatkiji rezultat.

USITNI (CRUSH)

Pretvorite led i smrznute sastojke u smoothie-e i zamrznute deserte.

RUČNI PROGRAMI



NISKO, SREDNJE I VISOKO

Kada su odabrane, svaka od ovih brzina radi neprekidno dok se ponovo ne pritisne da se isključi. Ne rade u kombinaciji sa bilo kojim Auto-iQ programima.

PULSIRANJE

Nudi veću kontrolu nad pulsiranjem i mješanjem. Radi samo kada je dugme za pulsiranje pritisnuto. Koristite kratka pritiskanja za kratke pulse i duga pritiskanja za duže pulse.

NAPOMENA: Uređaj može otkriti koja posuda je postavljena na bazu motora. Na kontrolnoj tabli će biti osvetljene samo funkcije dostupne za određenu posudu.

KORIŠTENJE POSUDE ZA TOTALNO USITNJAVANJE®

VAŽNO: Pročitajte sva upozorenja prije nego što nastavite.

VAŽNO: Kao bezbednosna funkcija, ako posuda i poklopac nisu pravilno postavljeni, tajmer će prikazati „...“ i motor će biti onemogućen. Ako se to desi, ponovite korak 5 na slijedećoj strani. Kada su posuda i poklopac pravilno postavljeni, LED svjetla na dugmetu programa će se upaliti, što označava da je uređaj spreman za upotrebu.


NAPOMENA: Auto-iQ® programi imaju pauze i promene brzine tokom ciklusa.

NAPOMENA: NE dodajte sastojke prije nego što instalirate oštrice za totalno usitnjavanje®.


NAPOMENA: Ako oštrice za totalno usitnjavanje® nisu potpuno postavljene, nećete moći da instalirate i zaključate poklopac.

NAPOMENA: Ručka na poklopcu posude se neće savijati dok nije pričvršćena na posudu. Simboli trougla MORAJU biti usklađeni kako bi se poklopac zaključao i uređaj radio.


- 1 Uključite motor i stavite ga na čistu, suhu, ravnu površinu kao što je radna površina ili sto.




- 2 Spustite posudu za totalno usitnjavanje na motor. Ručka treba biti usklađena malo udesno, a posuda treba biti orijentisana tako da su simboli za **ZAKLJUČAVANJE** vidljivi na motoru. Okrenite posudu u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto.




- 3 Pazeći, uhvatite oštrice za totalno usitnjavanje® za vrh osovine i stavite ih na pogonski zupčanik unutar posude. Imajte na umu da će se sklop oštrica labavo uklopiti na pogonski zupčanik.
- 4 Dodajte sastojke u posudu. **NE** dodajte sastojke iznad **MAX LIKVIDNE** linije na posudi.




- 5** Stavite poklopac na posudu, usklađujući simbol trougla na poklopcu sa simbolom trougla na ručki. Pritisnite ručku prema dole dok ne klikne na svoje mesto. Simboli trougla MORAJU biti usklađeni da bi se poklopac zaključao i uređaj radio. Kada je poklopac zaključan, pritisnite dugme za napajanje da uključite uređaj. Dugmad za dostupne programe će se upaliti i uređaj će biti spreman za upotrebu.




- 6a** Ako koristite Auto-iQ® program, prvo odaberite program koji najbolje odgovara vašem receptu. Funkcija unapred postavljenog programa će automatski prestati na kraju programa. Da biste isključili uređaj u bilo kojem trenutku, ponovo pritisnite trenutno aktivno dugme.
- 6b** Ako koristite ručni program, odaberite željenu brzinu. Kada sastojci dostignu željenu konzistenciju, ponovo pritisnite aktivno dugme i sačekajte da uređaj potpuno stane.



- 7** Da biste uklonili posudu sa motora, okrenite posudu suprotno od kazaljke na satu, a zatim je podignite.



- 8a** Da biste izlili tanje smjese, uvjerite se da je poklopac zaključan, a zatim otvorite kapu za izlivenje.



- 8b** Za gušće smjese koje se ne mogu izliti kroz otvor za izlivenje, uklonite poklopac i oštrice za totalno usitnjavanje prije nego što izlijete. Da biste uklonili poklopac, pritisnite dugme za **OSLOBAĐANJE** i podignite ručku. Da biste uklonili sklop oštrica, pažljivo uhvatite za vrh osovine i povucite pravo prema gore. Posuda se zatim može isprazniti.



- 9** Isključite uređaj pritiskom na dugme za napajanje. Isključite uređaj kada završite. Pogledajte dio o Održavanju i Čišćenju za uputstva o čišćenju i skladištenju.

KORIŠTENJE ČAŠE ZA JEDNU PORCIJU

VAŽNO: Pročitajte sva upozorenja prije nego što nastavite.

NAPOMENA: Auto-iQ® programi imaju pauze i promene brzine tokom ciklusa.


- 1 Uključite motor i stavite ga na čistu, suhu, ravnu površinu kao što je radna površina ili sto.




- 2 Dodajte sastojke u čašu za jednu porciju. **NE** dodajte sastojke iznad **MAX LIKVIDNE** linije.




- 3 Instalirajte sklop oštrica Pro Extractor na vrh čaše. Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu dok ne bude čvrsto zatvoren.



- 4 Okrenite čašu naopako i postavite je na motor. Poravnajte dugmadi na čaši sa otvorima na bazi, zatim okrenite čašu u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto. Kada je čaša zaključana, pritisnite dugme za napajanje da uključite uređaj. Dugmad za dostupne programe će se upaliti i uređaj će biti spreman za upotrebu.



- 5a Ako koristite Auto-iQ® program, prvo odaberite program koji najbolje odgovara vašem receptu. Funkcija unaprijed postavljenog programa će automatski prestati na kraju programa. Da biste isključili uređaj u bilo kojem trenutku, ponovo pritisnite trenutno aktivno dugme.
- 5b Ako koristite ručni program, odaberite željenu brzinu. Kada sastojci dostignu željenu konzistenciju, ponovo pritisnite aktivno dugme i sačekajte da uređaj potpuno stane.



- 6** Da biste uklonili čašu sa motora, okrenite čašu suprotno od kazaljke na satu, a zatim je podignite.



- 7** Uklonite sklop oštrica Pro Extractor tako što ćete okrenuti poklopac suprotno od kazaljke na satu. **NE** skladištite blended sadržaj sa prikačenim Pro Extractor oštricama. Pazite kada rukujete sklopom oštrica, jer su oštrice oštre.



- 8** Isključite uređaj pritiskom na dugme za napajanje. Isključite uređaj kada završite. Pogledajte dio o Održavanju i Čišćenju za uputstva o čišćenju i skladištenju.



- 9** Da biste uživali u svom napitku dok ste u pokretu, stavite poklopac sa otvorom na čašu za jednu porciju i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ne bude čvrsto zatvoren. Za skladištenje sastojaka u čaši, koristite samo poklopac sa otvorom.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE

Odvojite sve dijelove. Operite sve posude u toploj, sapunici vodi koristeći meku krpu.

• Pranje rukama

Operite sklopove oštrica u toploj, sapunici vodi koristeći pribor za pranje posuda sa drškom kako biste izbjegli direktan kontakt sa oštricama. Pazite kada rukujete sklopovima oštrica jer su oštrice oštre. Temeljno isperite i ostavite da se osuši na vazduhu.

• Mašina za pranje sudova

Svi dodaci su pogodna za pranje u mašini za pranje sudova. Preporučuje se da se poklopci, posude i sklopovi oštrica stave **SAMO** na gornju policu mašine za pranje sudova. Uvjerite se da su sklopovi oštrica uklonjeni iz njihovih posuda prije nego što ih stavite u mašinu. Pazite kada rukujete sklopovima oštrica.

• Motorna baza

Isključite uređaj i odvojite motor prije čišćenja. Očistite motornu bazu čistom, vlažnom krpom.

NE koristite abrazivne krpe, suđere ili četke za čišćenje baze.

SKLADIŠTENJE

Obavijte kabl oko uređaja za skladištenje na zadnjem dijelu motorne baze.

Skladištite uređaj uspravno i čuvajte sve sklopove oštrica unutar ili prikačene za njihove odgovarajuće posude sa poklopcima zaključenim na mjestu.

NE skladištite blendirane ili neblendirane sastojke u čaši za jednu porciju sa prikačenim Pro Extractor oštricama.

NE stavljajte predmete na vrh posuda. Skladištite sve preostale dodatke pored uređaja ili u kabinetu gdje neće biti oštećeni ili predstavljati opasnost.

RESETOVANJE MOTORA

Ovaj uređaj ima jedinstveni sigurnosni sistem koji sprječava oštećenje motora i pogonskog sistema ukoliko slučajno preopterete uređaj. Ako se uređaj preoptereti, motor će biti privremeno onemogućen. U tom slučaju, pratite postupak resetovanja u nastavku.

- 1 Isključite uređaj iz utičnice.
- 2 Ostavite uređaj da se ohladi oko 15 minuta.
- 3 Uklonite poklopac posude i sklop oštrica. Ispraznite posudu i uvjerite se da nijedan sastojak ne blokira sklop oštrica.

VAŽNO: Uvjerite se da maksimalni kapaciteti nisu premašeni. Ovo je najčešći uzrok preopterećenja uređaja.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od električnog udara i neželjenog rada, isključite napajanje i isključite uređaj prije rješavanja problema.

Uređaj se ne uključuje.

- Provjerite je li uređaj priključen.

Na zaslonu će se prikazati "--" nakon spajanja na napajanje.

- Postavite posudu na postolje i okrenite je udesno dok ne sjedne na mjesto. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj, a dostupni programi će zasvijetliti, što znači da je uređaj spreman za upotrebu.

Na zaslonu se prikazuje "Er".

- Ako zaslon prikazuje "Zrak", isključite uređaj i ostavite da se hladi 30 minuta. Uklonite poklopac posude i sklop oštrica, ispraznite sadržaj i provjerite da ništa ne blokira sklop oštrica.

Sklop poklopac/Pro Extractor Blades teško je postaviti na šalicu

- Stavite čašu na ravnu površinu. Pažljivo postavite poklopac ili sklop Pro Extractor Blades na vrh čašice i poravnajte navoje tako da sustav čep/oštrica ravno leži na čašici. Okrenite udesno dok ne dobijete čvrsto brtvljenje.

Uređaj se ne miješa dobro; sastojci zapinju.

- Korištenje programa Auto-IQ® najlakši je način za postizanje dobrih rezultata. Pulsacije i stanke omogućuju sastojcima da padnu prema sklopu oštrice. Ako sastojci redovito zapinju, obično pomaže dodavanje malo tekućine.
- Kada punite čašu, počnite sa svježim voćem ili povrćem, zatim dodajte lisnato povrće ili začine. Zatim dodajte tekućinu ili jogurt, zatim sjemenke, prah ili kisele namaze. Na kraju dodajte led ili smrznute sastojke..

Baza motora se ne lijepi za radnu površinu ili stol.

- Provjerite jesu li površina i usisne noge čiste. Usisne nožice će se zalijepiti samo za glatke površine.
- Usisne nožice neće se zalijepiti za neke površine kao što su drvo, pločice i nepolirani završni slojevi.
- **NEMOJTE** pokušavati koristiti uređaj kada je baza motora zalijepljena na nesigurnu površinu (daska za rezanje, pladanj, tanjuri itd.).

Uređaj je teško ukloniti s radne površine radi skladištenja.

- Stavite ruke ispod obje strane baze motora i nježno povucite uređaj prema sebi.

Uređaj prikazuje bljeskajuću poruku "... ...".

- Uređaj može otkriti koja se posuda nalazi na bazi motora. Provjerite jesu li zdjela i poklopac pravilno postavljeni prije upotrebe. Programi će zasvijetliti, pokazujući koji su programi dostupni za svako jelo.

Uređaj ne stvara strukturu snijega od čvrstog leda.

- **NEMOJTE** koristiti led koji je bio vani ili se počeo topiti. Koristite led izravno iz zamrzivača.
- Počnite s nekoliko impulsa, zatim prijedite na kontinuirano miješanje.

Hrana nije ravnomjerno usitnjena.

- Za najbolje rezultate sjeckanja, nasjeckajte sastojke na jednake komade i nemojte prepuniti posudu za sjeckanje.

Ručka na poklopcu posude se ne preklapa.

- Ako nije pričvršćena za zdjelu, ručka se neće preklapati. Za spremanje, postavite poklopac na spremnik i gurnite ručku prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NAPOMENA: Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

